

# Bebele ya Bana E hlahisa



## Noe le Moroallo o moholo



E ngotsoe ke: Edward Hughes

Lipapiso ka: Byron Unger; Lazarus  
Alastair Paterson

E fetotsoe ke: M. Maillot; Tammy S.

E fetoletsoe ke: [www.christian-translation.com](http://www.christian-translation.com)

E hlahisitsoe ke: Bible for Children  
[www.M1914.org](http://www.M1914.org)

©2020 Bible for Children, Inc.

License: U na le tokelo ea ho kopitsa kapa ho hatisa pale ena,  
ha feela u sa e rekise.

Noe e ne e le monna ea  
rapelang Molimo. Motho e  
mong le e mong o ne a hloile  
Molimo ebile a sa mo mamele.  
Ka letsatsi le leng, Molimo o ile  
a bua ho hong ho makatsang.

Molimo o ile a re ho  
Noe: "Ke  
tla felisa lefatše  
lena le khopo.  
"Ke lelapa  
la hau feela le  
tla pholoha."




Molimo o ile a lemosa Noe hore o tla tlisa morallo wa metsi ho kwahela lefatshe. "Theha areka ea lehong, sekepe se sehoho lekana lelapa la hau le liphoofole tse ngata," Molimo o file Noe litaelo tse hlakileng. Noe o ile a phathahana!



3

Mohlomong batho ba ile ba soma ha Noe a ne a hlalosa lebaka leo a etsang areka. Noe o ile a tsoela

pele ho haha. O ile a lula a bolella batho ka Molimo. Ha ho motho ea ileng a mamela.



4

Noe o ne a e-na le tumelo e matla. O ne a lumela ho Molimo leha pula e ne e eso ka e na. Haufinyane areka e ne e se e loketse ho jarisoa.




5

Joale ha tla liphoofole. Molimo o ile a tlisa mefuta e supileng ea mefuta e meng, e mmeli. Linonyana tse kholo le tse nyane, liphoofole tse nyane le tse telele li ile arekeng.




6

Mohlomong batho ba ile ba rohaka Noe ha a ntse a laolla liphoofole. Ha baa ka ba khaotsa ho siteloa Molimo. Ha baa ka ba kopa ho kena ka arekeng.




7

Qetellong, liphoofole tsohle le linonyana kaofela li ne li le ka sekepeng. "Kena ka arekeng," Molimo o ile a memela Noe. "Uena le ba lelapa la hau." Noe, mosali oa hae, bara ba hae ba bararo le basali ba bona ba ile ba kena ka arekeng. Eaba Molimo o koala lemati!




8




Joale pula ea na.  
Pula e kholo e  
kolobisitse lefatše ka  
matsatsi a mashome a  
mane le masiu.

9




Metsi a  
likhohola  
a ile a tšoloha  
litoropong le  
metsaneng. Ha pula e ne e emisa,  
esita le lithaba li ne li le ka tlasa  
metsi. Ntho e ngoe le e ngoe e  
phefumolohang moea e shoele.

10



Ha metsi a ntse a phahama,  
areka e ile ea thea holim'a  
metsi. Mohlomong e ne e le  
lefifi kahare, mohlomong e  
le bohlasoa ebile mohlomong  
e bile e le ntho e tšosang.  
Empa areka e ile ea pholosa  
Noe ka moroallo.

11




Kamora likhoeli tse hlano tsa likhohola,  
Modimo a fokisa moya hodima lefatše.  
Butle-butle, areka e ile ea lula holimo  
lithabeng tsa Ararate. Noe o ile a  
lula ka matsatsi a mang a mashome  
a mane ha metsi a ntse  
a theoha.

12

Noe o ile a romela lekhoaba le leeba ka ntle  
ho fensetere ea areka. Ha e fumane sebaka  
se hloekileng sa ho phomola, leeba le ile la  
khutlela ho Noe.


13



Beke hamorao, Noe o ile  
a leka hape. Leeba le ile  
la khutla le e na le lekhasi  
le lecha la mohloaare  
molomong oa lona. Bekeng e  
latelang Noe o ne a tseba hore  
lefatše le omme hobane  
leeba ha le a khutla.


14

Molimo o ile a bolella Noe hore ke nako ea ho tsoa arekeng. Ka bobeli, Noe le ba lelapa la hae ba ile ba laolla liphoofole.




15

E tlameha ebe Noe o ile a thaba hakaakang! O hahile aletare mme a khumamela Molimo ea mo pholositseng le ba lelapa la hae moroallong o moholo.



16


Molimo o file Noe tšepiso e ntle. A ke ke a hlola a romela moroallo ho ahlola sebe sa motho.



Molimo o fane ka khopotso e kholo ea ts'episo ea hae. Mookoli e ne e le sesupo sa tšepiso ea Molimo.

17

Noe le ba lelapa la hae ba fumane qaleho e ncha ka mor'a moroallo. Ha nako e ntse e ea, litloholo tsa hae li ile tsa boela tsa akaretsa lefatše lohle. Lichaba tsohle tsa lefatše li tsoa ho Noe le bana ba hae.



18

Noe le Moroallo o moholo


Pale e tsoang Lentsoeng la Molimo, Bibeale,

e fumaneha ho

Genese 6-10

"Ho kenella ha mantsoe a Hao ho fana ka leseli."  
Pesaleme ea 119:130

19



3



60

20

Pale ena ea Bibe e re bolella ka Molimo oa rona  
ea hlolang ea re entseng le ea batlang hore u mo tsebe.

Molimo oa tseba hore re entse lintho tse mpe, tseo a reng  
ke sebe. Kotlo ea sebe ke lefu, empa Molimo oa u rata haholo  
O rometse Mora oa hae a le mong, Jesu, ho shoa sefapanong le  
ho fua kotlo bakeng sa libe tsa hao. Yaba Jesu o tshile bafung  
mme o ile hae leholimong! Haeba u lumela ho Jesu 'me u mo kopa  
hore a u tšoarele libe, o tla se etsa! O tla tla ho uena  
joale, 'me u tla phela le eena ka ho sa feleng.

Haeba u lumela hore sena ke 'nete, bolella Molimo sena:  
Jesu ea ratehang, ke lumela hore u Molimo, 'me u bile monna  
oa ho shoela libe tsa ka, 'me joale o phela hape. Ka kopo kena  
bophelong ba ka 'me u ntšoarele libe tsa ka, e le hore nka  
ba le bophelo bo bocha hona joale, 'me ka letsatsi le leng  
ke tla ba le Wena ka ho sa feleng. Nthuse ho u mamela  
le ho u phelela joalo ka ngoana oa hau. Amen.

Bala Bibe 'me u bue le Molimo letsatsi  
le leng le le leng! Johanne 3:16